



basic education

---

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

# **TLHATLHOBO YA PUIISO MO MEPHATONG YA GO SA LE GALE**

## **MOSUPATSELA WA MORUTABANA Setswana**

**Lefapha la Thuto**

**Tsweetswee lebisa ditsibogo dingwe le dingwe go:**

Ms Chintha Maharaj (Chief Education Specialist, Foundation Phase)

Tel: +27 12 312 4123

Fax: +27 12 325 4001

e-mail: Maharaj.c@dbe.gov.za

Sol Plaatje House

123 Schoeman Street

Private Bag X895

Pretoria 0001

South Africa

Tel: +27 12 312 5911

Fax: +27 12 321 6770

120 Plein Street

Private Bag X9023

Cape Town 8000

South Africa

Tel: +27 21 465 1701

Fax: +27 21 4611810

<http://www.education.gov.za>

<http://www.thutong.org.za>

# Diteng

## Go Morutabana

O tlile go tlhoka eng?	2
O tlile go tlhatlhoba bokgoni jwa barutwana jwa go buisa leng?	3
Go na le eng mo sedirisweng sa go tlhatlhoba?	3
Go tlhatlhoba medumo ya ditlhaka	4
Go tlhatlhoba puiso ya mafoko	6
Go tlhatlhoba puiso ya temana	8
Dipotso tsa tekatlhaloganyo	10
Puiso ya temana	12
Letlhare la Tswelelopele (Progression Sheet)	20

## GO MORUTABANA

1. Dirisa sediriswa se go tlhatlhoba kelelo ya go buisa ya barutwana jaana:

• Medumo ya ditlhaka (MD)	Morutwana o kgona go dumisa ditlhaka di le kae ka nepo ka motsotso o le mongwe?
• Puiso ya mafoko [tlhatlhoba temogo ya modumopuo] (MP)	Morutwana o kgona go buisa mafoko a le kae ka nepo ka motsotso o le mongwe?
• Puiso ya temana (PT)	Morutwana o kgona go buisa mafoko a le kae ka nepo ka motsotso o le mongwe?

2. Botsa barutwana dipotso go tswa mo puisong ya temana go tlhatlhoba gore a ba **tlhalogantse** se ba se buisitseng: Ke dipotso di le kae tse morutwana a kgonang go di araba ka **nepo** fa morago ga go buisa temana?
3. Se se botlhokwa: Se ke sediriswa sa tlhatlhobo fela. Ga se a baakanyetswa gore barutwana ba ithute go se dirisa kgotsa go rutelwa go se dirisetsa tlhatlhobo e e rileng. Maitlomo ga se go gakologelwa tlhatlhobo ka tlhogo. Fa barutwana ba kaelwa ba bo ba neelwa ditaello tsa go buisa ka nepo, ba tla dira sentle mo ditlhatlhobong tse. Barutwana ba tshwanetse ba neelwe ditaello ka nepo e seng go rutelwa go dira ditlhatlhobo tse.

## O TLILE GO TLHOKA ENG?

O tlile go tlhoka:

1. Sediriswa se sa tlhatlhobo ya puiso mo
2. Dikereiting tsa go sa le gale.
3. Tshupanako ya go setelwa kgotsa ya metsotso.
4. Bukana ya Tlhatlhobo go rekota tiragatso ya morutwana mongwe le mongwe.

## **O TLILE GO TLHATLHOBA LENG BOKGONI JWA BARUTWANA JWA GO BUISA?**

O tlhatlhoba bokgoni jwa barutwana jwa go buisa gore o tle o kgone go simolola go lekanyetsa seelo le go lepa tswelolepele ya go buisa mo tsamaong ya nako jaana:

1. Kwa tshimologong ya ngwaga wa dithuto (kotara ya ntlha), go itse maemo a bona a go simolola go buisa (tlhatlhobo ya ntlha).
2. Mo bogareng jwa ngwaga (go ya bofelong jwa kotara ya bobedi kgotsa kwa tshimologong ya kotara ya boraro) go tlhatlhoba fa maemo a bona a go buisa a tokafetse, a sa fetoga kgotsa a ile kwa tlase (tlhatlhobo ya maemo a tswelolepele).
3. Kwa bokhutlong jwa ngwaga, go lekola fa barutwana ba fitlheletse maemo a a lebeleletsweng a kelelo le tlhaloganyo a mophato.
4. Ela tlhoko, fa morutwana a fitlheletse bokgoni jo bo rileng jwa go buisa, ga go tlhokege gore a tlhatlhabiwe gape mo tsamaong ya nako.
5. Fa morutwana a sena bokgoni jwa go buisa mafoko a a bonolo, ga go tlhokege go tlhatlhoba bokgoni jwa gagwe jwa go buisa ka go tlhaloganya.

## **GO NA LE ENG MO SEDIRISWENG SA TLHATLHOBO?**

1. Ditaello tsa go tswelolepele tlhatlhobo.
2. Tšhate ( 1.1, 1.2 le 1.3) ya ditlhaka tse barutwana ba tshwanetseng go di lemoga le go di dumisetsa kwa godimo.
3. Tšhate (2.1, 2.2 le 2.3) ya mafoko a barutwana ba tshwanetseng go a buisetsa kwa godimo.
4. Ditemana (Tšhate 3.1, 3.2 le 3.3) tse barutwana ba tshwanetseng go di buisetsa kwa godimo.
5. Dipotso tse barutwana ba tshwanetseng go di araba go bontsha fa ba tlhalogantse temana e ba e buisitseng.
6. Letlhare la Tswelolepele (Progression Sheet) go lepa tswelolepele ya go buisa mo tsamaong ya nako. O tle go dirisa letlhare go kwala maduo mangwe le mangwe a morutwana mongwe le mongwe a ditlhathobo di le nne (4) tse di malebana le kelelo ya go buisa. Kholomo 1 e tla nna ya medumo ya ditlhaka; kholomo 2 ya puiso ya mafoko, kholomo 3 ya go buisa temana ya mafoko le kholomo 4 ya dipotso tsa tekathaloganyo go tswa mo temaneng. Gakologelwa gore o se tlhatlhobe gape morutwana yo o fitlheletseng bokgoni jwa go buisa.
7. Matlhare a maduo a barutwana (Buka ya morutwana ya tlhatlhobo)


NB: Ela tlhoko gore tirwana nngwe le nngwe ya tlhatlhobo e na le maitenko a le mabedi.

# 1. Go tlhatlhoba medumo ya ditlhaka

Bontsha morutwana tšhate ya ditlhaka. Tšhate (1.1, 1.2 le 1.3 go ya ka gore ke kgweditharo efe.)



Raya morutwana o re: “Letlhare ke le, le tletse ka ditlhaka. Ke rata gore o dumise medumo ya ditlhaka tse ka bontsi bo o ka bo kgonang. Ke rata fa o ka simolola fa (Supa tlhaka e e kwa molemeng thata mo moleng o o kwa godimo, supa go tswa kwa molemeng go ya kwa mojang). Dumisetsa morutwana ditlhaka tse di neilweng jaaka dikai). Fa ke re ‘Simolola’, dumisa ditlhaka ka bontsi jo o ka bo kgonang. Supa tlhaka nngwe le nngwe e o e dumisang. Fa o sa itse modumo wa tlhaka, ke tlile go e go dumisetsa. Baya monwana wa gago mo tlhakeng ya ntlha. A o siame? Simolola”.



- Simolola go tsamaisa tshupanako ya metsotso fa o re “Simolola”.
- Sega ka bogare tlhaka e morutwana a sa e dumiseng sentle, sekai: a mo bukaneng ya morutwana.
- Fa morutwana a ka ema metsotswana e le 3 ka ntlha ya go palelwa ke go dumisa tlhaka, mo thuse ka go mo dumisetsa yone.
- Fa o segile mola mo ditlhakeng tsotlhe mo moleng wa ntlha, emisa ka tlhatlhobo mme o bontshe gore morutwana ga a dumisa tlhaka epe.
- Fa morutwana a itshiamisa mo go dumiseng tlhaka, e amogele jaaka e e siameng.
- Morago ga motsotso o le mongwe, e re: “Ema”. Baya lesakana (I) fa morago ga tlhaka ya bofelo e morutwana a e dumisitseng sentle.
- Bala o be o rekote palo ya ditlhaka tse morutwana a di dumisitseng sentle mo Letlhareng la Tswelelopele ya tumiso ya ditlhaka.
- Fa morutwana a dumisa ditlhaka tsotlhe sentle kwa tlase ga motsotso o le mongwe, tshwaya (✓) mo Letlhareng la Tswelelopele ya tumiso ya ditlhaka (Progression Sheet). Gakologelwa gore o seke wa tlhatlhoba morutwana gape.

## Tumiso ya ditlhaka: Tlhatlhobo ya 1

### (Tšhate 1.1)

l	g	s	w	m	J	g	y	a	h
h	E	r	o	t	B ]	i	e	t	o
e	n	F	m	b	k	o	D	a	t
g	s	u	k	a	i	r	n	d	p

Morutwana o kgonne fela go dumisa ditlhaka go fitlha go tlhaka “B”, e e latelang ke lesakana (J) le le tsentsweng ke morutabana. Morutabana o bala fela go fitlhelela fa. Se se raya gore morutwana o kgonne go dumisa ditlhaka di le 16. Morutwana o paletswe ke go dumisa ditlhaka di le 3 mme morutabana o segile ditlhaka “g”, “w” le “y”. Ka jalo morutwana o dumisitse ditlhaka di le 13 ka nepo. Morutabana o tshwanetse go rekota “13” mo Letlhareng la Tswelelopele ya tumiso ya ditlhaka mme tlhatlhobo e tla bo e weditswe.

Fa morutwana a kgonne go dumisa ditlhaka tsotlhe ka nepo kwa tlase ga motsotso o le mongwe, morutabana o tshwaya (✓) mo letlhareng la tswelelopele ya tlhatlhobo ya tumiso ya ditlhaka mme tlhatlhobo e tsewe jaaka e weditswe. Morutwana ga a tshwanelwa ke go tlhatlhabiwa gape.

## Tumiso ya ditlhaka: Tlathobo ya 2

### (Tšhate 1.2)

l	e	h	R	J	k	r	t	S	i
p	A	u	o	e	f	n	m	k	s
o	n	h	p	d	i	O	a	y	a
l	h	s	w	m	J	g	y	a	h
h	E	r	o	t	B	i	e	t	o
e	n	F	m	b	k	o	D	a	t

## Tumiso ya ditlhaka: Tlathobo 3

### (Tšhate 1.3)

l	e	h	R	J	k	r	t	S	i
p	A	u	o	e	f	n	m	k	s
o	n	h	p	d	i	O	a	y	a
l	h	s	w	m	J	g	y	a	h
e	n	F	m	b	k	o	M	a	t
a	u	m	n	L	w	f	h	r	o
y	i	G	u	T	i	s	e	t	o
l	s	t	d	a	t	o	r	j	i
K	d	s	w	b	y	g	p	S	e
g	H	l	t	u	j	m	w	k	l

## 2. Go tlhatlhoba puiso ya mafoko (PM)

Bontsha morutwana tšhate ya mafoko (Tšhate 2.1)



Raya morutwana o re: “Leba mafoko a” (supa mafoko a ‘dikai’ a a neetsweng. Buisetsa morutwana mafoko a dikai a a neetsweng). Mafoko a mangwe a mantsi ke a. Ke rata gore o simolole fa (supa lefoko la ntlha mo Tšhateng ya 2), mme o supe mafoko go kgabaganya mola go ya kwa bokhutlong jwa mola. Fa ke re ‘Simolola’, buisa mafoko ka bokgoni jotlhe jwa gago. Supa lefoko lengwe le lengwe le o le buisang. Fa o palelwa ke go buisa lefoko, ke tla le go buisetsa. Baya monwana wa gago mo lefokong la ntlha. A o siame? Simolola”.



- Simolola go tsamaisa tshupanako ya metsotso fa o re “Simolola”.
- Sega ka bogare lefoko le morutwana a sa le buisang sentle, sekai: e le mo bukaneng ya morutwana.
- Fa morutwana a eme sebaka sa metsotswana e le meraro 3 (seconds), buisa lefoko mme o sege mola mo lefokong.
- Fa morutwana a itshiamisa mo lefokong, le amogele jaaka le le siameng.
- Morago ga motsotso o le mongwe, e re: “Ema”. Baya lesakana (I) fa morago ga lefoko la bofelo le morutwana a le buisitseng sentle.
- Bala o be o rekote palo ya mafoko a morutwana a a buisitseng sentle.
- Fa morutwana a buisa mafoko otlhe sentle kwa tlase ga motsotso o le mongwe, tshwaya (✓) mo Letlhareng la Tswelelopele (Progression Sheet).

## Puiso ya mafoko: Tlhatlhubo ya 1

### (Tšhate 2.1)

Dikai:            pitsa            tshipi

aga	bana	gae	mme	pula
nta	rre	ja	lesea	raga
leina	feta	kala	tsa	epa
sega	molelo	leka	buka	losa
lema	dupa	mosima	hempe	lesea
pedi	leba	kwa	gata	fa
rata	meno	ntsho	supa	opela
sia	yona	sela	mmele	ura
boka	dira	meseme	basadi	nako
baki	kwala	ile	tlala	leselo
lelela	raraana	molelo	sekepe	moro
puo	jala	rema	tebego	koloi
ruta	mosima	tala	olela	omisa
sala	rema	sila	fepa	tema
morui	jesa	peo	anela	emisa
hupela	nona	bela	rua	golela

## Puiso ya mafoko: Tlhatlhubo ya 2

### (Tšhate 2.2)

Dikai:            pitsa            tshipi

ala	bala	goa	mmele	pina
nku	rre	jele	thuso	ruta
leino	fetsa	kgogo	tse	epela
sego	mmopa	noka	bula	tlisa
loma	thupa	moseme	hemela	leseae
podu	leka	kwena	kota	fa
ruta	mmuino	ntlo	kgogo	opisa
suta	yole	bontle	molelo	upa
tsena	dika	motse	mosimane	nko
bakela	kwala	dithoro	tlotla	letsetsa
biletsa	mosima	moremi	didimala	namune
epolola	maabane	puisoe	moruti	lefofa
sidilola	mooki	dikgang	sejanaga	thuthuga
bolotloa	ditsuane	mosola	segwete	kgetse
bokhutlo	mmotlana	lefeelo	tshamekela	ngongorega
moretlwa	lelemela	morena	tselana	motšhini

## Puiso ya mafoko: Tlhatlhubo ya 3

### (Tšhate 2.3)

Dikai:            pitsa            tshipi

agela	bina	gama	mmapa	pilara
ntlela	reetsa	jesa	thusana	ragela
leiso	fetisa	kgang	tsie	episa
segela	motheo	leka	buka	tlosa
lema	thipa	mosima	hempe	lesea
pedi	leba	kwa	gata	fa
ratana	meno	ntsha	supetsa	opela
siana	yona	tlola	mmele	ura
tsela	dira	metsa	batsadi	naledi
fitlha	kwala	sekgweng	tlotlisa	letsatsi
mosola	bokhutlo	mmotlana	mooki	dikgang
bolotloa	iphitlha	moremi	kgweetsa	tlhodia
moretlwa	sejanaga	mosima	moruti	epolola
tlhodia	morusu	maabane	ngongorega	puisio
biletsa	lefofa	didimala	namune	segwete
lefetlho	tshamekela	khabetshe	sidilola	ntšwanyana

### 3. Puiso ya temana

Kopa morutwana go buisa temana e e latelang (Tšhate 3) kwa godimo, mme o mo lepele nako. (Dirisa ditšhate tse di farologaneng mo dikotareng tse di farologaneng)



Raya morutwana o re: “Ke tlile go go kopa gore o buise kgang e e kwa godimo”. Fa o retelelwa, ke tla go bolelela lefoko gore o tswelele go buisa. Fa ke re ‘Ema’ nka nna ka go botsa dipotso ka se o se buisitseng, ka jalo buisa ka bokgoni jotlhe jwa gago. Simolola fa (supa lefoko la ntlha mo temaneng). A o siame? Simolola”.



- Simolola go tsamaisa tshupanako ya motsotso fa o re “Simolola”.
- Sega ka bogare lefoko le morutwana a sa le buiseng sentle, sekai: ~~monnye~~ mo bukaneng ya morutwana.
- Fa o neetse morutwana lefoko, o seka wa le tshwaya gore le siame
- Fa morutwana a itshiamisa mo lefokong, le amogele jaaka le le siameng.
- Morago ga motsotso o le mongwe, e re: “Ema”. Tshwaya lefoko la bofelo le le lekeletsweng pele ga gore o re “Ema”. Ka lesakana (I).
- Bala o be o rekote palo ya mafoko a morutwana a a buisitseng sentle.
- Fa morutwana a buisa mafoko otlhe sentle kwa tlase ga motsotso o le mongwe, rekota palogotlhe ya mafoko, ke gore 63 mo Letlhareng la Tswelelopele (Progression Sheet).

## Puiso ya temana: Tlhatlhobo ya 1

## Palo ya mafoko

### (Tšhate 3.1)

Pule o na le tsala. Tsala ya ga Pule ke Mosidi.	11
Pule le Mosidi ba rata go tshameka diketo mmogo. Morago ga go tshameka Pule le Mosidi ba tlhapa diatla.	8
	7
	4
Pule le Mosidi ba rata go ja maungo thata.	9
Maungo a ba thusa go nna ba itekanetse.	8
Pule o rata diapole. Mosidi ene o rata dinamune.	9
Ba nna ba itumetse ka dinako tsotlhe.	7

(Total: 63 words)

#### 4. Dipotso tsa tekathaloganyo



Raya morutwana o re: “Jaanong ke tlile go go botsa dipotso di le mmalwa ka setori se o sa tswang go se buisa. Leka go araba dipotso ka bokgoni jotlhe jwa gago.”



- Tshwaya karabo e e siameng (**P**) fa thoko ga potso nngwe le nngwe mo bukaneng ya morutwana.
- Tshwaya karabo e e fosagetseng (**x**) fa thoko ga potso nngwe le nngwe mo bukaneng ya morutwana

## Dipotso tsa tekathaloganyo: Tlhatlhubo ya 1

### (Tšhate 3.1)

Potso	Karabo e e nepagetseng ✓	Karabo e e fosagetseng X
1. Tsala ya ga Pule ke mang?	Mosidi	
2. Pule le Mosidi ba rata go tshameka eng mmogo?	Diketo	
3. A Mosidi o rata diperekisi kgotsa dinamune?	Dinamune	
4. Ke goreng Pule le Mosidi ba rata maungo?	A ba thusa go nna ba itekanetse	
5. Ke goreng Pule le Mosidi ba nna ba itumetse?	Ba itumelela go tshameka mmogo/ Ba itumelela go ja maungo.	
Maduo otlhe:		/5

## Puiso ya temana: Tlhatlhobo ya 2

## Palo ya mafoko

### (Tšhate 3.2)

Kgogo ke nonyane ya fa gae. Kgogo e ja dithoro.	10
Kgogo e beela mae. Kgogo e elama mae dibeke di le tharo. Morago ga dibeke di le tharo mae a thuthuga. Ditsuane di thuthuga go tswa mo maeng.	10 10 5 3
Dikgogo tsa fa gae di na le mebala e mentsi.	10
Dikgogo tsa motšhini di mmala o mosweu.	7
Nama ya kgogo e monate.	5

(Total: 60 words)

## Dipotso tsa tekathaloganyo: Tlhatlhobo ya 3

### (Tšhate 3.3)

Potso	Karabo e e nepagetseng ✓	Karabo e e fosagetseng X
1. Kgogo ke eng ya fa gae?	nonyane	
2. Kgogo e ja eng?	dithoro	
3. Kgogo e _____ mae.	beela/elama	
4. Go elama mae ke go dira eng?	Ke go nna mo godimo ga mae/Ke go a thutafatsa	
5. Go tsaya matsatsi a le makae gore mae a thuthuge?	a le 21	
Maduo otlhe:		/5

## Puiso ya temana: Tlhatlhobo 3

## Palo ya mafoko

### (Tšhate 3.2)

Thabo o ne a na le ntšwanyana. Ntšwanyana	8
e ne e nonne e bile e nna e itumetse.	10
Ka letsatsi lengwe Thabo le ntšwanyana ya	7
gagwe ba ne ba ya go tshamekela mo	8
sekgweng kwa morago ga ntlo ya ga bo Thabo.	9
Ntšwanyana e ne ya timela. Thabo o ne a	9
hutsafala. Ntšwanyana e ne ya boa fa morago	8
ga sebaka se sennye.	4
Thabo o ne a busetsa ntšwanyana gae, a e	9
neela lerapo fa ba fitlha kwa gae.	7
Ntšwanyana e ne e itumetse thata	6
ya ba ya robala. Thabo le ene a robala.	9

(Total: 94 words)

## Dipotso tsa tekathaloganyo: Tlhatlhubo ya 3

### (Tšhata 3.3)

Potso	Karabo e e nepagetseng ✓	Karabo e e fosagetseng X
1. Ke mang yo o neng a na le ntšwanyana?	ke Thabo	
2. A ntšwanyana e ne e bopame kgotsa e nonne?	e nonne	
3. Thabo le ntšwanyana ba ne ba ya go dira eng?	go tshameka	
4. Ntšwanyana le Thabo ba ne ba tshamekela kae?	kwa sekgweng/fa morago ga ntlo	
5. Ntšwanyana e ne ya dira eng fa e fetsa go ja lesapo?	E ne ya robala	
Maduo otlhe:		/5





<b>Sekolo:</b>																				
<b>Morutabana:</b>																				
<b>Raraana:</b>	2																			
<b>Mophato 2: Tlhatlhobo ya Puiso mo Mephatong ya go sa le Gale: Letlhare la Tswelelopele (Progression Sheet)</b>																				
<b>Nako ya Tlhatlhobo</b>	<b>Tlhatlhobo 1 (Tshimologong)</b>					<b>Tlhatlhobo 2 (Bogareng)</b>					<b>Tlhatlhobo 3 (Bokhutlong)</b>									
<b>Letlha</b>																				
<b>Tirwana</b>	<b>Medumo ya ditlhaka</b>	<b>Puiso ya mafoko</b>	<b>Puiso ya temana</b>	<b>Dipotso</b>	<b>Medumo ya ditlhaka</b>	<b>Puiso ya mafoko</b>	<b>Puiso ya temana</b>	<b>Dipotso</b>	<b>Medumo ya ditlhaka</b>	<b>Puiso ya mafoko</b>	<b>Puiso ya temana</b>	<b>Dipotso</b>	<b>Medumo ya ditlhaka</b>	<b>Puiso ya mafoko</b>	<b>Puiso ya temana</b>	<b>Dipotso</b>	<b>Medumo ya ditlhaka</b>	<b>Puiso ya mafoko</b>	<b>Puiso ya temana</b>	<b>Dipotso</b>
<b>Palo e e felelang</b>	1.1 40	2.1 80	3.1 63		1.2 60	2.2 80	3.2 60		1.3 100	2.3 80	3.3 94									
<b>Bonnye selekanyo</b>	1st 30	2nd 20	1st 30	2nd 40	1st 50	2nd 60	1st 40	2nd 50	1st 80	2nd 90	1st 40	2nd 50	1st 40	2nd 50	1st 50	2nd 60				5
<b>Leina</b>																				
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				
14.																				
15.																				



Sekolo:																									
Morutabana:																									
Raraana:		3																							
Mophato 3: Tlhatlhobo ya Puiso mo Mephatong ya go sa le Gale: Letlhare la Tswelelopele (Progression Sheet)																									
Nako ya Tlhatlhobo		Tlhatlhobo 1 (Tshimologong)						Tlhatlhobo 2 (Bogareng)						Tlhatlhobo 3 (Bokhutlong)											
Letlha	Tirwana	Medumo ya ditlhaka		Puiso ya mafoko		Puiso ya temana		Dipotso		Medumo ya ditlhaka		Puiso ya mafoko		Puiso ya temana		Dipotso		Medumo ya ditlhaka		Puiso ya mafoko		Puiso ya temana		Dipotso	
		1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd
		40		80		63		3.1		1.1		2.1		3.2		1.2		2.2		3.3		80		94	
		35	40	40	50	40	50	5	40	60	70	60	50	60	5	90	100	70	80	70	60	70	5		
Bonnye selekanyo																									
Leina																									
1.																									
2.																									
3.																									
4.																									
5.																									
6.																									
7.																									
8.																									
9.																									
10.																									
11.																									
12.																									
13.																									
14.																									
15.																									

